



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

XIKAMBELO XA TIKO XA LEMBE NA LEMBE 2013
GIREDI 2 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA
XIKOMBA TIHLAMULO
XIKAMBELO

TIMARAKA: 30

Xikomba-tinhlamulo lexi xi na 4 wa tipheji.

U NGA NYIKI HAFU YA MARAKA.

| XIVUTISO | TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE | TIMARAKA | NTSENGO | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------------------|--|-------------------------|-----|-------------------|-----|---|---|
| 1.1 | D ✓ | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 1.2 | Wachi ✓ (mapeletelo lamanene) | 1 | | | | | | | | | |
| 1.3 | C ✓ | 1 | | | | | | | | | |
| 2. | <table border="1"> <tr> <td>Rhulani u rhandza mudyondzisi wa yena</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rhulani u ya exikolweni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rhulani u na bayisikiri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rhulani i nghwazi</td> <td>X ✓</td> </tr> </table> | Rhulani u rhandza mudyondzisi wa yena | | Rhulani u ya exikolweni | | Rhulani u na bayisikiri | | Rhulani i nghwazi | X ✓ | 1 | 1 |
| Rhulani u rhandza mudyondzisi wa yena | | | | | | | | | | | |
| Rhulani u ya exikolweni | | | | | | | | | | | |
| Rhulani u na bayisikiri | | | | | | | | | | | |
| Rhulani i nghwazi | X ✓ | | | | | | | | | | |
| 3. | <table border="1"> <tr> <td>Mudyondzisi wa Rhulani</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vaxitimela - ndzilo</td> <td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>Manana wa Rhulani</td> <td></td> </tr> </table> | Mudyondzisi wa Rhulani | | Vana | | Vaxitimela - ndzilo | X ✓ | Manana wa Rhulani | | 1 | 1 |
| Mudyondzisi wa Rhulani | | | | | | | | | | | |
| Vana | | | | | | | | | | | |
| Vaxitimela - ndzilo | X ✓ | | | | | | | | | | |
| Manana wa Rhulani | | | | | | | | | | | |
| 4. | Xikolweni ✓ Honisa mapeletelo yo hoxeka. | 1 | 1 | | | | | | | | |

| XIVUTISO | TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE | TIMARAKA | NTSENGO | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 5. | <table border="1" data-bbox="379 383 1118 680"> <tr> <td data-bbox="379 383 1007 456">U vonile musi exikolweni xa yena.</td> <td data-bbox="1007 383 1118 456">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 456 1007 530">Mudyondzisi u foyinerile vaxitimela-ndzilo.</td> <td data-bbox="1007 456 1118 530">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 530 1007 604">Rhulani a ya exitolo.</td> <td data-bbox="1007 530 1118 604">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 604 1007 680">U yile a ya tivisa mudyondzisi wa yena.</td> <td data-bbox="1007 604 1118 680">3</td> </tr> </table> <p data-bbox="379 689 1007 730">(maraka yin'we ya ndzandzelelano lowunene)</p> | U vonile musi exikolweni xa yena. | 2 | Mudyondzisi u foyinerile vaxitimela-ndzilo. | 4 | Rhulani a ya exitolo. | 1 | U yile a ya tivisa mudyondzisi wa yena. | 3 | 1 | 1 |
| U vonile musi exikolweni xa yena. | 2 | | | | | | | | | | |
| Mudyondzisi u foyinerile vaxitimela-ndzilo. | 4 | | | | | | | | | | |
| Rhulani a ya exitolo. | 1 | | | | | | | | | | |
| U yile a ya tivisa mudyondzisi wa yena. | 3 | | | | | | | | | | |
| 6. | <table border="1" data-bbox="379 779 991 1025"> <tr> <td data-bbox="379 779 879 844">Rhulani a rheyila bayisikiri ya</td> <td data-bbox="879 779 991 844"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 844 879 900">Gede a yi khiywile.</td> <td data-bbox="879 844 991 900"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 900 879 965">Rhulani a sungula ku chava.</td> <td data-bbox="879 900 991 965"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 965 879 1025">a ku ri siku ra moya.</td> <td data-bbox="879 965 991 1025">X</td> </tr> </table> | Rhulani a rheyila bayisikiri ya | | Gede a yi khiywile. | | Rhulani a sungula ku chava. | | a ku ri siku ra moya. | X | 1 | 1 |
| Rhulani a rheyila bayisikiri ya | | | | | | | | | | | |
| Gede a yi khiywile. | | | | | | | | | | | |
| Rhulani a sungula ku chava. | | | | | | | | | | | |
| a ku ri siku ra moya. | X | | | | | | | | | | |
| 7. | <table border="1" data-bbox="379 1128 991 1442"> <tr> <td data-bbox="379 1128 879 1207">a va ehleketa leswaku i nhenha.</td> <td data-bbox="879 1128 991 1207">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1207 879 1285">u komberile ku khandziyisiwa.</td> <td data-bbox="879 1207 991 1285"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1285 879 1364">a nga tsakeli ku famba hi milenge.</td> <td data-bbox="879 1285 991 1364"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1364 879 1442">a fanele ku ya evhengeleni.</td> <td data-bbox="879 1364 991 1442"></td> </tr> </table> | a va ehleketa leswaku i nhenha. | X | u komberile ku khandziyisiwa. | | a nga tsakeli ku famba hi milenge. | | a fanele ku ya evhengeleni. | | 1 | 1 |
| a va ehleketa leswaku i nhenha. | X | | | | | | | | | | |
| u komberile ku khandziyisiwa. | | | | | | | | | | | |
| a nga tsakeli ku famba hi milenge. | | | | | | | | | | | |
| a fanele ku ya evhengeleni. | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Nhlamulo yin'wana na yin'wanana leyi twalaka. | 1 | | | | | | | | | |
| 8.2 | Nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi yelanaka na nghozi ya ndzilo, ku tlulela ka ndzilo, ku tshwa ka miako, Rhulani a hisiwa hi ndzilo. (Honisa mapetelo yo hoxeka) | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 9. | B ✓ | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 10. | Vusiku. ✓ | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 11.1 | B ✓ | 1 | 2 | | | | | | | | |

| XIVUTISO | TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE | | TIMARAKA | NTSENGO |
|----------|--|--------------------------------|----------------|-----------|
| 11.2 | C ✓ | | 1 | |
| 12.1 | Musumbhunuku ✓ | (Honisa mapeletelo yo hoxeka.) | 1 | 3 |
| 12.2 | Ravunharhu ✓ | | 1 | |
| 12.3 | Ravumune ✓ | | 1 | |
| 13. | A. ✓ | | 1 | 1 |
| 14.1 | Tolo Rhulani u basisile kamara ya yena. ✓ | (Honisa mapeletelo yo hoxeka.) | 1 | 2 |
| 14.2 | Mundzuku vaxitimela-ndzilo va ta timela ndzilo. ✓ | | 1 | |
| 15.1 | ✓ | ✓ | 2 | 3 |
| 15.2 | "Xana ri kwihi jasi ra mina?" ku vutisa n'waxitimela-ndzilo. | | 1 | |
| 16. | Yena. ✓ (mapeletelo lamanene.) | | 1 | 1 |
| 17 | Langutisa rhubiriki leyi landzelaka: | | | 5 |
| | | | Ntsengo | 30 |

| MAENDLELO | NHLAMUSELO | TIMARAKA |
|--|---|-----------------|
| Vundzeni (3 wa timaraka) | U kopunurile swiletelo/ rito rin'we, xivulwa na xivulwa xo ka xi nga helelangi. | 0 |
| | Xivulwa xin'we kumbe ku tlula lexi nga fambelaniki na nhlokomhaka. | 1 |
| | 1 – 4 swivulwa leswi yelanaka na nhlokomhaka. | 2 |
| | 5 – 8 swivulwa swo twala leswi yelanaka na nhlokomhaka. | 3 |
| Ririmi na mahikahatelo (2 wa timaraka) | 10 kumbe ku tlula , ririmi kumbe mahikahatelo yo hoxeka. | 0 |
| | 5 – 9 ririmi kumbe mahikahatelo yo hoxeka. | 1 |
| | 0 – 4 ririmi kumbe mahikahatelo yo hoxeka. | 2 |
| U nga xupuli mapeletelo handle ka loko xivulwa xi nga twali. | | |